

Na osnovu člana 35a stav 2 Zakona o zaštiti i spašavanju ("Službeni list CG", br. 13/07, 32/11 i 54/16), Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je

PRAVILNIK
O BLIŽEM SADRŽAJU I METODOLOGIJI IZRADE, NAČINU USAGLAŠAVANJA,
AŽURIRANJA I ČUVANJA PLANOVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se bliži sadržaj i metodologija izrade nacionalnih planova zaštite i spašavanja (u daljem tekstu: nacionalni plan), opštinskih planova zaštite i spašavanja (u daljem tekstu: opštinski plan) i planova zaštite i spašavanja privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika (u daljem tekstu: preduzetni plan), kao i način njihovog usaglašavanja, ažuriranja i čuvanja.

Član 2

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:

1) elementarna nepogoda je događaj hidrometeorološkog, geološkog ili biološkog porijekla prouzrokovan djelovanjem prirodnih sila, kao što su: zemljotres, poplava, bujica, oluja, jake kiše, atmosferska pražnjenja, grad, suša, odron ili klizanje zemljišta, sniježni nanosi i lavina, požar, ekstremne temperature vazduha, zaleđivanje vodotoka, epidemija zaraznih bolesti i pojava štetočina i druge prirodne pojave koje mogu da ugroze zdravlje i život ljudi i pričine veću materijalnu štetu;

2) druga nesreća je nesreća u drumskom, željezničkom, vazdušnom ili riječnom saobraćaju, požar, rudarska nesreća, rušenje brana, tehničko-tehnološka nesreća, nesreća prouzrokovana ratnim dejstvima, terorizmom ili drugim oblikom masovnog uništavanja ljudi, materijalnih dobara i životne sredine i druga nesreća koju prouzrokuje čovjek svojim aktivnostima;

3) tehničko-tehnološka nesreća je iznenadni i nekontrolisani događaj ili niz događaja koji je izmakao kontroli prilikom upravljanja određenim sredstvima za rad i prilikom postupanja sa opasnim materijama u proizvodnji, upotrebi, prevozu, prometu, preradi, skladištenju i odlaganju, kao što su požar, eksplozija, havarija, saobraćajna nesreća u drumskom, riječnom, željezničkom i vazdušnom saobraćaju, nesreća u rudnicima i tunelima, zastoj rada žičara za prevoz ljudi, rušenje brana, havarija na elektroenergetskim, naftnim i gasnim postrojenjima, radijaciona, hemijska i biološka kontaminacija, akcidenti pri rukovanju radioaktivnim materijalima, čije posljedice ugrožavaju bezbjednost i živote ljudi, materijalna dobra i životnu sredinu;

4) rizik je stvarna ili moguća opasnost ili izlaganje opasnosti ljudi, životinja, biljaka, materijalnih dobara i životne sredine od elementarnih nepogoda, požara, tehničko-tehnoloških nesreća, radijacionih, hemijskih i bioloških kontaminacija, posljedica ratnog razaranja i

terorizma, kao i od epidemija, epizootija i epifitotija (intenzivno i masovno obolijevanje ljudi, životinja i biljaka);

5) vatrogasac-spasilac je lice koje obavlja poslove zaštite i spašavanja u službi zaštite i spašavanja i preduzetnoj jedinici;

6) mobilizacija je aktivnost kojom se operativne jedinice za zaštitu i spašavanje prevode u stanje pripravnosti za organizovano uključivanje u sprovođenje mjera za zaštitu i spašavanje, pri čemu pripravnost podrazumijeva pravovremeno preduzimanje svih aktivnosti kojima se povećava i unapređuje efikasnost postojećih operativnih snaga za preduzimanje preventivno-operativnih mjera zaštite i spašavanja;

7) otklanjanje posljedica podrazumijeva radnje koje se preduzimaju radi eliminisanja štetnih posljedica i normalizacije života na području zahvaćenom rizikom;

8) aktiviranje obuhvata postupke, zadatke i aktivnosti kojima se kapaciteti učesnika zaštite i spašavanja iz redovne organizacije i stanja prevode na organizaciju i stanje spremnosti za izvršenje operativnih aktivnosti i postupanja za zaštitu i spašavanje.

Član 4

Nacionalni plan i opštinski plan sadrže djelove sa podacima o:

- 1) mjerama za zaštitu i spašavanje;
- 2) ljudskim i materijalnim resursima operativnih jedinica za zaštitu i spašavanje (u daljem tekstu: operativna jedinica) koji se angažuju;
- 3) ljudskim i materijalnim resursima državnih organa, organa državne uprave i organa jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: opština), privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji se mogu angažovati na zaštiti i spašavanju;
- 4) mobilizaciji i aktiviranju operativnih jedinica;
- 5) načinu rukovođenja i koordiniranja u aktivnostima zaštite i spašavanja;
- 6) zadacima operativnih jedinica i drugih učesnika zaštite i spašavanja;
- 7) načinu održavanja reda i bezbjednosti prilikom sprovođenja aktivnosti za zaštitu i spašavanje;
- 8) načinu informisanja javnosti;
- 9) saradnji sa drugim opštinama ili državama prilikom prijema i pružanja pomoći u zaštiti i spašavanju;
- 10) načinu obezbjeđivanja finansijskih sredstava za sprovođenje plana;
- 11) drugim mjerama i aktivnostima potrebnim za sprovođenje zaštite i spašavanja.

Član 5

U dijelu plana iz člana 4 stav 1 tačka 1 ovog pravilnika utvrđuju se mjere za zaštitu i spašavanje koje će se, u svakoj upravnoj oblasti, sprovoditi na području Crne Gore, odnosno opštine posebno za sve tri faze iz člana 29 ovog pravilnika.

U cilju izvršavanja mjera iz stava 1 ovog člana određuju se:

- 1) konkretni postupci i zadaci državnih organa, organa državne uprave i opštinskih organa koje će ti organi neposredno preduzimati na njihovom sprovođenju i
- 2) opštinski organi sa kojima će državni organi i organi državne uprave ostvarivati saradnju u cilju sprovođenja zadataka utvrđenih kao obaveza opštinskih organa.

Dio plana iz stava 1 ovog člana sadrži pregled materijalnih resursa koji su potrebni za sprovođenje utvrđenih mjera za zaštitu i spašavanje, šeme, karte i druge potrebne priloge.

Član 6

Dio plana iz člana 4 stav 1 tačka 2 ovog pravilnika sadrži pregled:

1) jedinica za zaštitu i spašavanje opština (vatrogasne jedinice, jedinice za pružanje pomoći ugroženom i nastradalom stanovništvu i druge jedinice za zaštitu i spašavanje), organizovane kao opštinske službe za zaštitu i spašavanje (u daljem tekstu: službe zaštite) sa podacima o njihovom sjedištu, rukovodiocima i pripadnicima tih službi, njihovim adresama i brojevima telefona, kao i materijalnim resursima kojima raspolažu te službe;

2) specijalističkih jedinica za zaštitu i spašavanje sa podacima o njihovom sjedištu, rukovodiocima i pripadnicima tih jedinica, njihovim adresama i brojevima telefona, kao i materijalnim resursima kojima raspolažu te jedinice;

3) dobrovoljnih jedinica za zaštitu i spašavanje sa podacima o njihovom sjedištu, rukovodiocima i pripadnicima tih jedinica, njihovim adresama i brojevima telefona, kao i materijalnim resursima kojima raspolažu te jedinice;

4) jedinica za zaštitu i spašavanje privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika sa podacima o njihovom sjedištu, rukovodiocima i pripadnicima tih jedinica, njihovim adresama i brojevima telefona, kao i materijalnim resursima kojima raspolažu te jedinice;

5) jedinice za gašenje požara iz vazduha sa podacima o njenom sjedištu, rukovodiocu i pripadnicima te jedinice, njihovim adresama i brojevima telefona, kao i materijalnim resursima kojima raspolaže ta jedinica;

6) jedinica civilne zaštite sa podacima o njihovom sjedištu, rukovodiocima i pripadnicima tih jedinica, njihovim adresama i brojevima telefona, kao i materijalnim resursima kojima raspolažu te jedinice.

Član 7

Dio plana iz člana 4 stav 1 tačka 3 ovog pravilnika sadrži pregled:

1) ljudskih resursa koji se mogu angažovati u akcijama zaštite i spašavanja (pokazatelji o strukturi zaposlenih po polu, starosti, nivou kvalifikacije obrazovanja, specijalističkim znanjima i dr.) i

2) materijalnih resursa (alati, prevozna sredstva, mašine, spasilačka oprema i dr.) koji se mogu angažovati u akcijama zaštite i spašavanja.

Član 8

U dijelu plana iz člana 4 stav 1 tačka 4 ovog pravilnika utvrđuju se mjere, postupci i zadaci kojima se vrši mobilizacija i aktiviranje operativnih jedinica.

U cilju blagovremenog sprovođenja mobilizacije i aktiviranja operativnih jedinica u dijelu plana iz stava 1 ovog člana utvrđuju se način prenošenja saopštenja i naredbe za mobilizaciju; izvršioци mobilizacije; način pozivanja pripadnika operativnih jedinica; zborna mjesta; način popune i snabdijevanja ličnim i materijalnim sredstvima; način kontrole izvršenja mobilizacije; način izrade i dostavljanja izvještaja o mobilizaciji jedinica, pregled zbornih mjesta operativnih jedinica i način njihovog aktiviranja.

Član 9

U dijelu plana iz člana 4 stav 1 tačka 5 ovog pravilnika utvrđuju se lica koja su odgovorna i ovlašćena za rukovođenje i koordiniranje aktivnostima zaštite i spašavanja na području za koje se plan izrađuje.

Član 10

U dijelu plana iz člana 4 stav 1 tačka 6 ovog pravilnika utvrđuju se zadaci operativnih jedinica i drugih učesnika zaštite i spašavanja, područje i način rada pojedinačno za svaku operativnu jedinicu i druge učesnike u aktivnostima zaštite i spašavanja, kao i način rukovođenja i koordiniranja aktivnostima tih operativnih jedinica i drugih učesnika na području Crne Gore, odnosno opštine.

Član 11

U dijelu plana iz člana 4 stav 1 tačka 7 ovog pravilnika utvrđuju se subjekti i lica koja su zadužena za održavanje reda i bezbjednosti, način održavanja reda i bezbjednosti, kao i mjere koje se preduzimaju prilikom sprovođenja aktivnosti zaštite i spašavanja.

Član 12

U dijelu plana iz člana 4 stav 1 tačka 8 ovog pravilnika utvrđuje se način informisanja javnosti na ugroženom području o opasnostima od nastanka elementarne nepogode, tehničko-tehnološke nesreće i druge nesreće, odnosno o posljedicama koje mogu nastati po ljude, životinje, biljke, materijalna dobra i životnu sredinu, kao i mjerama koje se preduzimaju na sprečavanju, odnosno na zaštiti i spašavanju ugroženih i nastradalih ljudi i životinja, biljaka, materijalnih dobara i životne sredine i na otklanjanju nastalih posljedica.

Dio plana iz stava 1 ovog člana sadrži i pregled javnih radio-difuznih emitera za emitovanje radio i televizijskog programa (nacionalnih i lokalnih) preko kojih će se vršiti obavještanje i informisanje javnosti.

Član 13

U dijelu plana iz člana 4 stav 1 tačka 9 ovog pravilnika utvrđuje se način saradnje sa drugim državama i opštinama prilikom prijema i pružanja pomoći u zaštiti i spašavanju, s tim što se uz nacionalni plan čuvaju potpisani sporazumi o saradnji i pružanju pomoći u slučaju elementarne nepogode, tehničko-tehnološke nesreće i druge nesreće, zaključeni između Crne Gore i drugih država.

Član 14

U dijelu plana iz člana 4 stav 1 tačka 10 ovog pravilnika utvrđuju se, posebno za svaku fazu, potrebna finansijska sredstva za sprovođenje planiranih mjera i aktivnosti za zaštitu i spašavanje na području za koje se plan izrađuje.

Član 15

U dijelu plana iz člana 4 stav 1 tačka 11 ovog pravilnika utvrđuju se druge mjere i aktivnosti potrebne za sprovođenje zaštite i spašavanja (npr. obezbjeđivanje zaliha hrane i vode za piće, identifikacija i prevoz poginulih, dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija objekata za boravak lica, uništavanje zaraženih biljaka i životinja i dr.).

Član 16

Sastavni dio nacionalnog plana je topografska karta u razmjeri 1:200000, na kojoj su grafički ili tabelarno prikazani:

- 1) potencijalni izvori opasnosti;
- 2) maksimalno predviđeni obim opasnosti (ucrtane zone);

3) magistralni putevi, pruge i plovni putevi;
4) granični prelazi za primanje, odnosno slanje međunarodne pomoći i spasilaca (kopneni i željeznički prelazi, aerodromi, heliodromi, luke);

5) privremena naselja (područja) za smještaj ugroženih lica;

6) objekti, odnosno mjesta za zdravstveno zbrinjavanje teško povrijeđenih i bolesnih lica.

Sastavni dio opštinskog plana je topografska karta u razmjeri 1:25000, na kojoj su grafički ili tabelarno prikazani:

1) potencijalni izvori opasnosti;

2) gustina naseljenosti na području opštine;

3) maksimalan predviđeni obim opasnosti (ucrtane zone);

4) magistralni putevi, pruge i plovni putevi;

5) zone, odnosno mjesta za zbrinjavanje i smještaj ugroženih lica;

6) pristupni putevi za intervenciju (prvenstveni i alternativni);

7) zone za okupljanje pripadnika operativnih jedinica;

8) putevi za evakuaciju;

9) mjesta za sklanjanje (skloništa);

10) mjesta okupljanja, odnosno zborna mjesta za ugrožena lica;

11) objekti, odnosno mjesta za zdravstveno zbrinjavanje povrijeđenih i bolesnih lica;

12) mjesta za dekontaminaciju;

13) mjesta za sahranjivanje poginulih lica i mjesta za ukop uginulih životinja.

Član 17

Preduzetnim planom uređuje se organizacija i način ostvarivanja zaštite i spašavanja zaposlenih, materijalnih dobara privrednih društava, drugih pravnih lica ili preduzetnika od elementarne nepogode, tehničko-tehnološke nesreće i druge nesreće.

Član 18

Preduzetni plan sadrži djelove sa podacima o:

1) mjerama zaštite i spašavanja;

2) ljudskim i materijalnim resursima koji se angažuju;

3) dužnostima i zadacima zaposlenih;

4) načinu rukovođenja i koordiniranja u aktivnostima zaštite i spašavanja;

5) načinu obavještanja i uzbunjivanja;

6) načinu evakuacije;

7) načinu obezbjeđivanja finansijskih sredstava za sprovođenje plana;

8) drugim mjerama i aktivnostima potrebnim za sprovođenje zaštite i spašavanja.

Član 19

Dio plana iz člana 18 stav 1 tačka 1 ovog pravilnika sadrži mjere zaštite i spašavanja koje će se sprovoditi na području privrednog društva, drugog pravnog lica i kod preduzetnika i koje su definisane za svaku od tri faze iz člana 29 ovog pravilnika.

Član 20

Dio plana iz člana 18 stav 1 tačka 2 ovog pravilnika sadrži podatke o ljudskim i materijalnim resursima koji se mogu angažovati u privrednom društvu, drugom pravnom licu i kod preduzetnika u slučaju nastanka elementarne nepogode, tehničko-tehnološke nesreće i druge

nesreće (broj lica i njihova zaduženja u zaštiti i spašavanju, vrsta i količina opreme i sredstava za zaštitu i spašavanje).

Član 21

Dio plana iz člana 18 stav 1 tačka 3 ovog pravilnika sadrži podatke o dužnostima i zadacima organa upravljanja, odgovornih lica za zaštitu i spašavanje i svih zaposlenih u privrednom društvu, drugom pravnom licu i kod preduzetnika prije, tokom i nakon nastanka elementarne nepogode, tehničko-tehnološke nesreće i druge nesreće, kao i načinu njihovog postupanja u slučaju pojave elementarne nepogode, tehničko-tehnološke nesreće i druge nesreće.

Član 22

Dio plana iz člana 18 stav 1 tačka 4 ovog pravilnika sadrži osnovne smjernice i procedure o načinu rukovođenja aktivnostima učesnika zaštite i spašavanja i njihovom koordiniranju radi sprovođenja mjera zaštite i spašavanja, kao i prenošenju bitnih informacija među učesnicima zaštite i spašavanja.

Član 23

U dijelu plana iz člana 18 stav 1 tačka 5 ovog pravilnika utvrđuje se način obavještanja i uzbunjivanja u privrednom društvu, drugom pravnom licu i kod preduzetnika u slučaju opasnosti od nastanka elementarne nepogode, tehničko-tehnološke nesreće i druge nesreće, sa ciljem da se blagovremeno preduzmu mjere i zadaci za zaštitu i spašavanje.

Član 24

Dio plana iz člana 18 stav 1 tačka 6 ovog pravilnika sadrži podatke o etapama evakuacije, načinu kretanja ljudi prilikom evakuacije, maksimalno dopuštenom vremenu evakuacije, vremenu potrebnom za sprovođenje evakuacije, pravcima kretanja, načinu evakuacije (scenario), odgovornim licima za sprovođenje evakuacije i bezbjednom mjestu za evakuaciju.

Član 25

Dio plana iz člana 18 stav 1 tačka 7 ovog pravilnika sadrži, posebno za svaku fazu, podatke o potrebnim finansijskim sredstvima za sprovođenje planiranih mjera i aktivnosti za zaštitu i spašavanje u privrednom društvu, drugom pravnom licu i kod preduzetnika.

Član 26

Dio plana iz člana 18 stav 1 tačka 8 ovog pravilnika sadrži podatke o drugim mjerama i aktivnostima radi povećanja kvaliteta reagovanja i djelovanja na elementarne nepogode, tehničko-tehnološke nesreće i druge nesreće, kroz upoznavanje svih zaposlenih u privrednom društvu, drugom pravnom licu i kod preduzetnika sa sadržajem plana, redovno servisiranje i održavanje opreme i sredstava, kao i kontinuirano osposobljavanje i usavršavanje za vršenje poslova zaštite i spašavanja.

Član 27

Sastavni dio preduzetnog plana je grafički dio, koji sadrži:

- 1) prikaz građevinskih objekata, postrojenja ili drugih karakterističnih objekata/objekta;
- 2) oznake namjene postrojenja i objekata/objekta;
- 3) maksimalan predviđeni obim opasnosti (ucrtane zone);
- 4) oznake pristupnih puteva za intervenciju (prvenstvenih i alternativnih);

- 5) prikaz objekata/prostorija gdje je smještena oprema za zaštitu i spašavanje;
- 6) označene zone za okupljanje vatrogasaca-spasilaca;
- 7) označene puteve za evakuaciju unutar objekta i kompleksa objekata;
- 8) mjesta za sklanjanje (skloništa);
- 9) označena bezbjedna mjesta za evakuaciju ugroženih lica;
- 10) označena mjesta za pružanje prve i medicinske pomoći;
- 11) raspored protivpožarnih aparata;
- 12) raspored unutrašnjih i spoljnih hidranata.

Član 28

Ukoliko privredno društvo ili drugo pravno lice ima organizacione jedinice van sjedišta, preduzetni plan izrađuje se posebno za svaku organizacionu jedinicu, u skladu sa čl. 17, 18 i 27 ovog pravilnika.

Član 29

Planovi zaštite i spašavanja iz člana 1 ovog pravilnika izrađuju se na osnovu elaborata o procjeni rizika i drugih stručnih materijala za svaki rizik posebno i u njima se utvrđuju mjere za zaštitu i spašavanje za tri faze, i to fazu:

- 1) preventivne zaštite;
- 2) postupanja u slučaju neposredne prijetnje od rizika i za vrijeme rizika, odnosno spašavanja ugroženih i nastradalih ljudi i životinja, materijalnih dobara i životne sredine, kao i ublažavanja nastalih posljedica (u daljem tekstu: faza spašavanja) i
- 3) otklanjanja nastalih posljedica i stvaranja uslova za normalizaciju života na ugroženom području (u daljem tekstu: faza otklanjanja posljedica).

Član 30

Utvrđivanje mjera za zaštitu i spašavanje, u zavisnosti od faze iz člana 29 ovog pravilnika, vrši se na sljedeći način:

1) za fazu preventivne zaštite utvrđuju se samo one mjere za zaštitu i spašavanje kojima se utiče na sprečavanje nastanka elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških nesreća i drugih nesreća, odnosno kojima se utiče na otklanjanje ili smanjenje njihovog djelovanja. U te mjere spadaju, naročito: uređenje prostora i izgradnja objekata koji su u funkciji zaštite i spašavanja; primjena propisa o građenju (prostorno-planska dokumenta, urbanističko-tehnički uslovi, tehnička dokumentacija i dr.); izgradnja objekata za zaštitu od klizišta; izgradnja objekata za zaštitu od poplava (nasipa, akumulacija, retenzija i sl.); izvođenje radova na regulaciji rijeka, potoka, uređenju bujičnih tokova, izgradnji potpornih zidova; sprečavanje nastajanja zaraznih bolesti ljudi, životinja i biljaka; sprovođenje mjera zaštite od požara u objektima i na otvorenom prostoru; uspostavljanje sistema zaštite i spašavanja (organizovanje osmatranja i praćenje pojava koje mogu izazvati elementarnu nepogodu, tehničko-tehnološku nesreću i drugu nesreću i blagovremeno obavješćavanje građana i nadležnih organa o opasnostima od tih nesreća, postupcima građana i nadležnih organa na sprečavanju nastanka elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških nesreća i drugih nesreća, kao i druge mjere kojima se može uticati na sprečavanje njihovog nastanka ili ublažavanje njihovog djelovanja); obuka učesnika u sistemu zaštite i spašavanja; obezbjeđivanje materijalnih i drugih resursa potrebnih za izvršavanje planiranih aktivnosti i druge mjere;

2) za fazu spašavanja utvrđuju se one mjere za zaštitu i spašavanje kojima se neposredno vrši spašavanje ugroženih ljudi, životinja i biljaka, materijalnih dobara i životne sredine i kojima se utiče na smanjenje, odnosno sprečavanje širenja posljedica. U te mjere spadaju, naročito: način rukovođenja aktivnostima učesnika zaštite i spašavanja i njihovo koordiniranje radi sprovođenja mjera zaštite i spašavanja; angažovanje operativnih jedinica, a prema potrebi, angažovanje ljudskih i materijalnih resursa privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika; pružanje prve i medicinske pomoći povrijeđenim ili oboljelim ljudima; evakuacija ugroženih i nastradalih ljudi; prihvatanje, smještaj i zbrinjavanje ljudi i izmještanje materijalnih dobara; zaštita i spašavanje životinja i namirnica životinjskog porijekla; zaštita i spašavanje iz ruševina, poplava, požara, eksplozija i radijaciono/hemijsko/bioloških kontaminacija; zaštita biljaka i biljnih proizvoda; raščišćavanje ruševina i spašavanje sa visina, na vodi i pod vodom i druge mjere;

3) za fazu otklanjanja posljedica utvrđuju se one mjere za zaštitu i spašavanje kojima se obezbjeđuju osnovni uslovi za život i rad na ugroženom području. U te mjere spadaju, naročito: osposobljavanje stambenih i drugih objekata za ponovnu upotrebu; asanacija terena i izvorišta pitke vode; organizovanje, prikupljanje i raspodjela pomoći; sprovođenje zdravstvenih i higijensko-epidemioloških mjera zaštite; prikupljanje podataka o posljedicama nastalim po ljude, životinje, biljke, materijalna dobra i životnu sredinu; procjena i utvrđivanje nastale štete i sprovođenje drugih mjera.

Mjere za zaštitu i spašavanje iz stava 1 ovog člana, utvrđuju se samo za onaj rizik koji je naveden u elaboratu o procjeni rizika.

Član 31

U skladu sa mjerama iz člana 30 ovog pravilnika određuju se zadaci, nosioci i izvršioци aktivnosti i materijalni resursi potrebni za njihovo izvršavanje, s tim da se za fazu preventivne zaštite i fazu otklanjanja posljedica određuju i rokovi i utvrđuju izvori finansiranja za izvršavanje planiranih zadataka.

Član 32

Usaglašavanje planova zaštite i spašavanja iz člana 1 ovog pravilnika vrši se tako što se opštinskim planom i preduzetnim planom obuhvataju i pitanja iz nacionalnog plana, na način što se detaljnije i konkretnije određuju nosioci i izvršioци zadataka i planiraju materijalni resursi potrebni za izvršavanje predviđenih zadataka u cilju zaštite i spašavanja ljudi, životinja, biljaka, materijalnih dobara i životne sredine na području za koje se izrađuje plan.

Član 33

Planovi zaštite i spašavanja iz člana 1 ovog pravilnika redovno se ažuriraju i, po potrebi, a najmanje jednom godišnje dopunjavaju novim podacima i rješenjima koji svojim sadržajem unapređuju nivo efikasnosti sistema zaštite i spašavanja.

Član 34

Planovi zaštite i spašavanja iz člana 1 ovog pravilnika čuvaju se posebno izdvojeni i zaključani u ormaru ili kasi, tako da nijesu dostupni licima koja nemaju ovlašćenje za pristup planovima.

Član 35

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o metodologiji za izradu planova za zaštitu i spašavanje ("Službeni list CG", broj 44/08).

Član 36

Ovaj pravilnik objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”, a stupa na snagu 1. jula 2017. godine.

Broj:
Podgorica, 2017. godine

MINISTAR,

Mevludin Nuhodžić